

Kristo ðela, si ku l'atsitsoga nju
 traduit de « Il vient, il vient du séjour de la gloire »

♩ = 90
mf

3/4

1. Kris - to - ðe - - la, - si - ku
 2. Mɔ - kpo - kpo - di - dia - ðe
 3. Kpo - ða, - le - ñui - kɔ - kœ
 4. Ye - su - mía - 'fe - to - srɔ - -

3/4

l'a - tsi - tso - ga - ñu Tso ñu - ti - kɔ - kœ te -
 fe ya - yra - nu nyui, E - ði gbo - na l'e - fe
 me la, fu, si - wo Wò - kpe na mi fe dze -
 wò la le yo - vòm Eg - blos - na kple gbo - gbo

f

fe la gbo - na : 'Ye 'me - kɔ - kœ si - wo
 ke - kle gã me E - fe lɔ - lɔ - tɔ si -
 si ga - le 'ñu. Ka - fu - ka - fu fe to -
 la be - na « va ! » Va dzé le wò ñui - kɔ -

mf

se' fe gbe tsã la, Woa - no gbe - fã dem e -
 wo nɔ fu me tsã, Woa - do kple Ye - su le
 me - ti ma - vo la, 'Me - kɔ - kœ wo le 'su -
 kœ ma - vo la me Kple ke - klẽ, kpl'a - tsyo le

fe dži - džu - džu,
 ŋui - kœ - kœ me.
 bɔm le klo dži.
 to - wò - wo me.

Ha - le - lu - ya ! Ha - le - lu -

ya !

'Ye woa - dze fia - wo dži Fia gã yo - me.
 Ma - wu - Vi la dzé na ŋku - wo ka - tã.
 A - lẽ - vi De - la srõ - tɔ la gbɔ - na !
 A - men Fe - tɔ ! E - do ŋu : « Me - gbɔ - na ».